



Crna Gora
OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
TUSPI br. 22/16
BAR, 26. septembar 2016.godine
MM/IJ

Na osnovu čl. 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list CG 44/12) rješavajući po zahtjevu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, od 26.septembra 2016.godine, Osnovno državno tužilaštvo u Baru, donosi

RJEŠENJE

DOZVOLJAVA SE Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore, pristup informaciji traženoj zahtjevom od 26.09.2016.godine

Obrazloženje

Dozvoljava se Udruženju mladih sa hendikepom pristup informacijama traženih 26.09.2016.godine: "Koliko je osoba sa invaliditetom učestvovalo u postupcima pred Osnovnim državnim tužilaštvom u Baru? Za svaki postupak u kome su učestvovalе osobe sa invaliditetom navesti sledeće: Datum pokretanja postupka i da li je pokrenut po službenoj dužnosti (samoinicijalno) ili po krivičnoj ili prekršajnoj prijavi i ulogu podnosioca/teljke prijave; Krivično djelo ili prekršaj koje je predmet postupka; Preduzete radnje i donijeti akti u postupku, kao i datum njihovog preduzimanja ili donošenja; Datum okončanja postupka i njegov ishod; Koliko je osoba sa invaliditetom, koje su učestvovalе u postupcima pred Osnovnim državnim tužilaštvom u Baru, saslušano u mjestu u kome se nalaze, a za koliko njih je obezbjeđeno prevoz do zgrade ovog tužilaštva? Da li je Osnovno državno tužilaštvo u Baru sprovodilo radnje van svog sjedišta radi omogućavanja punog učešća učesnika s invaliditetom u postupku? Da li je bilo i koliko osoba sa invaliditetom koje se nijesu mogle odazvati pozivu Osnovnog državnog tužilaštva u Baru, zbog nepristupačnosti njegovog objekta i koje sui m bile uloge u postupku? Da li je u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru moguće ostvariti komunikaciju na znakovnom jeziku ili podnijeti pismena na Brajevom pismu? Da li je bilo zahtjeva za omogućavanje komunikacije na znakovnom jeziku ili podnošenjem i primanjem pismena na Brajevom pismu? Ako jeste, kako je postupljeno po njima? Da li je Osnovno državno tužilaštvo u Baru u nekom postupku propustilo da upozori učesnika sa invaliditetom na prava iz čl.8 st.2 Zakonika o krivičnom postupku (Sl.list CG br.57/09,49/14-odluka US, 2/15-odluka US, 35/15 i 58/15-dr.zakon) Da li je bilo osoba sa invaliditetom (prije svega osoba sa oštećenem vida, sluha/govora) koji su se izjasnili da nemaju potreba za prevođenjem u postupku? Da li je nekom učesniku/ci u postupku Osnovno državno tužilaštvo u Baru samoinicijativno sačinilo i predalo pismeno na Brajevom pismu? Koliko je zaposlenih u Osnovnom državnom tužilaštvu Baru obučeno za korišćenje znakovnog jezika i Brajevog pisma (navesti njihovo radno mjesto)? Koliko je osoba s oštećenjem sluha ili govora učestvovalа u postupcima pred ODT u Baru? Kako se ostvarila komunikacija između zaposlenih u ODT u Bar i osoba s oštećenjem sluha i/ili govora (direktnom komunikacijom na znakovnom jeziku, direktnom komunikacijom uz postavljanje pitanja i/ili davanje odgovora

pisanim putem, komunikacijom preko srodnika ili druge osobe, ili na neki drugi način? Kako se vršilo saslušanje ovih lica i kako su polagali zakletvu? Koliko je učesnika u postupcima pred Osnovnim državnim tužilaštvom ovjerilo zapisnik na način iz čl.210 st.5 Zakona o krivičnom postupku? Da li je nekom nepismenom licu, koje nije bilo u stanu da ostavi otisak desnog kažiprsta i licu koje nema obje ruke dozvoljeno da se ovjeri zapisnik na drugačiji način od onih predviđenih čl.210 st.4 i 5 Zakonika o krivičnom postupku? Koliko je okrivljenih s invaliditetom imalo branioca prilikom prvog saslušanja u ODT u Baru? Da li je bilo i koliko krivičnih ili prekršajnih prijava protiv osoba s invaliditetom ili za krivična djela i prekršaje čija je žrtva bila osoba s invaliditetom po kojima ODT u Baru nije postupilo) (Navesti datum podnošenja prijave i razlog nepostupanja? Da li je u Osnovnom državnom tužilaštvu moguće ostvariti komunikaciju na znakovnom jeziku i/ili podnijeti pismena na Brajevom pismu? Da li je bilo zahtjeva za omogućavanje komunikacije na znakovnom jeziku i/ili podnošenja i primanje pismena na Brajevom pismu? Ako jeste, kako je postupljeno po njima? Da li je nekom učesniku/ci u postupku pred ODT u Baru samoinicijativno sačinilo i predao pismeno na Brajevom pismu? Koliko je zaposlenih u ODT u Baru, obučeno za korišćenje znakovnog jezika i Brajevog pisma (navesti njihovo radno mjesto)? Koliko je osoba s oštećenjem sluha i/ili govora učestvovala u postupcima pred Osnovnim državnim tužilaštvom u Baru? Kako se ostvarivala komunikacija između zaposlenih u ODT u Baru i osoba s oštećenjem sluha i/ili govora u postupcima u kojima su ove osobe učestvovala (direktnom komunikacijom na znakovnom jeziku, komunikacijom preko tumača za znakovni jezik, direktnom komunikacijom uz postavljanje pitanja i/ili davanje odgovora pisanim putem, komunikacijom preko srodnika ili druge osobe ili na neki drugi način? Kako se vršilo saslušanje ovih lica i kako su polagali zakletvu? Da li je nekom licu, koje nije moglo da se svojeručno potpiše na pismenom, ODT u Baru dozvolio da potpiše pismeno na drugačiji način od predviđenih čl.56 st.5 i čl.66 st.6 Zakona o opštem upravnom postupku (Sl.list RCG br.60/2003 i Sl.list br.32/2011)? Koliko se osoba, koje nijesu mogle da se svojeručno potpišu potpisalo na način iz čl.56 st.5 Zakona o opštem upravnom postupku? Da li je i koliko bilo izjavljenih žalbi na osnovu čl.226 st.2 tač.2,3 i 5 na rješenja Centra za socijalni rad Bar u postupcima u kojima su učestvovala osobe s invaliditetom? Kako je Centar za socijalni rad Bar postupio po tim žalbama, koji organ i u kom roku je donio rješenje po istim? Koliko je žalbi odbačeno, odbijeno, a koliko ih je usvojeno? Koliko je okrivljenih osoba s invaliditetom imalo branioca prilikom saslušanja u ODT u Baru? Da li je bilo i koliko krivičnih ili prekršajnih prijava protiv osoba s invaliditetom ili za krivična djela i prekršaje čija je žrtva bila osoba s invaliditetom po kojima ODT u Baru nije postupilo? (Navesti datum podnošenja prijave i razlog nepostupanja). Tražene informacije se odnose na period od 01.januara 2010 do 01.februara 2016.godine.

Sa iznijetih razloga, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Pristup informaciji ostvariće se dostavljanjem informacije putem e-mail adrese podnosioca zahtjeva miroslava-mima.ivanovic@umhcg.com; umhcg@t-com.me.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama, preko Osnovnog državnog tužilaštva u Baru.

PRILOG: Informacija

RUKOVODILAC

OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA

Milenko Magdelinić





Crna Gora
OSNOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
Tuspi br. 22/16
BAR, 26. septembar 2016.godine
MM/AS

UDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE

PODGORICA

Ul. Rista Dragičevića br. 7/125

VEZA: Vaš zahtjev br. P5-02-76-03 od 22.09.2016. godine.

U vezi Vašeg zahtjeva obavještavam Vas da Osnovno državno tužilaštvo u Baru ne raspolaže sa podacima o broju osoba sa invaliditetom koji su učestvovali u postupku iz kojih razloga Vam ne možemo dostaviti tražene podatke. Prema Pravilniku o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva (SL List br. 6/16) kao ni ranijim Pravilnicima nije propisano vođenje ovih podataka u upisniku. Članom 100 Zakonika o krivičnom postupku propisano je koje podatke je u obavezi da tužilaštvo uzima od okrivljenog prilikom njegovog saslušanja, gdje takodje nije propisano da li se radi o osobi sa invaliditetom ili ne. Takodje, ni za ostale učesnike u krivičnom postupku nije predviđeno vođenje posebne evidencije za ova lica, ukoliko se u postupku utvrdi da takvo lice postoji, nije moguće njegovo saslušanje u prostorijama ODT, onda se saslušanje obavlja po mogućstvu u prizemlju zgrade ili se pak odlazi na lice mjesta gdje se sprovodi ova izvidajna radnja saslušanja okrivljenog ili svjedoka, što se konstatuje na zapisniku.

U Osnovnom državnom tužilaštvu moguće je ostvariti komunikaciju na znakovnom jeziku putem tumača, a što je i obaveza prema čl. 8 Zakonika o krivičnom postupku. Ukoliko ovaj dokaz ne bi bio uzet u istrazi ili izvidjaju shodno naprijed citiranom članu, onda bi se radilo o pravno nevaljanom dokazu koji se ne može koristiti u krivičnom postupku (čl. 161 ZKP-a).

U Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru ni jedno lice nije obučeno za korišćenje znakovnog jezika i Brajevog pisma.

Ne raspolažemo sa podatkom koliko je osoba sa oštećenjem sluha ili govora učestvovalo u postupcima pred ODT u Baru, jer se ta evidencija ne vodi u upisniku

shodno Pravilniku o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva, niti pak Zakonika o krivičnom postupku.

U upisniku se takodje ne vodi evidencija o licima koja su shodno čl. 210 st. 5 Zakonika o krivičnom postupku ovjeravala zapisnik putem otiska desnog kažiprsta, ukoliko je takvih lica bilo, to se evidentira na zapisniku i o tome se ne vodi posebna evidencija, jer to nije predviđeno Pravilnikom o poslovanju državnog tužilaštva, kao ni Zakonikom o krivičnom postupku.

S poštovanjem,



UKOVODILAC
OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA
Milenko Magdelinić